


Grade 1



TERM 3



HL SEP



**RESOURCE
PACK**

BEKE

1

Tabakgolo:

Gro dukuloga

toroppo

ee

ng

seedi

leeba

beela

lee

ngapa

ngaka

bjang

inong

kitima

mmila

kotsi

meetse

ngangga

phasetsse

tshogga

phakiša

bolokega

go se bolokege

lermosa

temoso

phasetse

imologga

sephetho

go imologo

Ke ik wwa ke

bo lo ke gile e...

Ke ik wa ke

Sa bo bo ke ga...

A dense, repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields such as science, art, sports, and general learning. The icons are scattered across the entire page, creating a textured background.

BEKE

2

ph

ny

phoka

phula

nyaka

nyala

phumula

phepheng

lephene

lephodisa

lenyalo

monyadi

monyanja

nyanja

hlwekišša

leboopo

šilafatšša

dikgoppa

ditshila

plastiki

ditlakala

goiletša

letlakala la tsebišo

kgoboke tšša

beakanya

ššumeditšwe

koppana

setšhaba

Nka kaonafatša

tikologo ya

geso ka go...

Se

se ka

thuša...



BEKE

S

Tabakgolo:

Go šoma

mmogo

mm

nn

mmila

nna

nnako

nnete

nnoš^vi

nnela

pete

goga

kgolo

kgone

buna

tiile

pula

mabu

huma

mmoleledi

mmutledi

borrma

morrra

mole^ˋni^ˋsi

tšho^ˋni^ˋšano^ˋmogo

kgomarela

mmogo

Ke

šomile

le...

go...

Re šonile

gabootse

mmogo.

ga se re šome
gabootse mmogo
ka gobane...

The background is a repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields: science (flasks, microscopes, atoms), mathematics (calculators, rulers, plus signs), arts (paint palettes, brushes), and general learning (books, pencils, globes).

BEKE

4

aa

nw

baagji

enwa

nwela

bjale

maaka

maano

nwega

nwešša

bonwwa

nwelelela

mokgekoko

hialefa

bothata

rarolla

kaone

nonwane

ngang[˘]isano

mat[˘]sato

kataana

motho

sehloppha

talente

Talente
ya ka
ke...

Kamoka ga rena re
na le di talente tša go
fapafapana. Mogwera
wa ka / kgae tšedi ya ka/
buti wa ka o na le talente
ya...

The background is a repeating pattern of small, light gray icons representing various educational fields: science (microscope, beaker, globe, atom), mathematics (calculator, ruler, pencil, plus sign), art (palette, brush, pencil), and general education (book, graduation cap, speech bubble, apple).

BEKE

5

Tabak golo:

Dilo di dir wa

bjang

eu

sw

peu

dipeu

šweu

pinku

gana

mar eu

mag eu

šwabba

šwabbele

dikgolomodumo

bašerane

basetšana

diaparo

seipone

sesupo

bonobo

kakanyo

dumela

kgetha

ponagalo

kgopolo tee

Ke

hunané...

Ke ikwele

ke...
ka lebaka

la...

BEKE

6

kh

ii

khuta

khupa

khuru

diila

tiiša

bodidi

boleta

omile

siliki

mokhukhu

boorokgo

lekantšha

sekhetha

letlalong

dula bootse

ga bo dule bootse

boogolo

lekana

malabulabu

repphile

tshwara

kgabišitšwego

makgwakgwa

Dumela

Tate,

Ke

leboga

ge...

Ke

ikwa...

Ka

lerato,

Fadzi

BEKE Z

Tabakgolo:

Gro bala go

a thabiša!

ou

ea

poula

roula

bea

rea

realo

nea

seatla

boyo

toro

bitšša

bala

phetla

pounama

dipounama

meaago

sephuthelwana

rak gadi

kgahlisa

pukwana

diswan^ʋtsho

go bolawa ke

bodutu

pakane

akanya

kakanyo

Dumela

Rakgadi,

Ke a

leboga

ge o...

Ke

a go

rata...

Ka

lerato,

Bohlale

BEKE

8

||

kw

mollo

sello

bofolla

lla

llela

kwewe

kwata

ithuta

aga

lek wata

kwagala

kwatitle

diturnahlaka

bothata

mantšupono

m y e m y e l a

g o j a k e d i h l o n g

tshwarelo

hlokomologa

meddumo

tswaka

k ganya

ikgantšha

imologga

imologile

Ke kwele ke

eja ke dihlong!

swabile ge...

Ke ikwele

bookaone

ge...

BEKE

9

Tabakgolo:

Gro swara mebele ya
rena e phedile botse
ebile e bolokegile

hw

tš

hwile

tšale

ahlola

hwiqimv
hwiqimv

hwiqimv
hwiqimv

mahwibi

t[>]seang

tšolang

letšang

hlokišša

boiketlo

hlokonomologa

maiikutlo

m̄yem̄yela

go se ike tle

phedile bootse

go se phele bootse

tshheppha

boogale

hlokomologga

ka fase

dumela

sephiri

ve

tshe
r...

Ke a mo tsheppha

(moš[˘]emane) /

(mosetsana) ka

gobane...

BEKE

10

ila

tlotšša

laetšša

sefahlego

ditwatsi

bolokegile

ethimola

kokwanhloko

phatlalala

ditwatsi

tshooga

tshedi mošo

dinyakisiso

myemylela

masseke



Ke... go dula ke



phedile boitse



mmeleing.



e...dirake



ikwe...ke...
























































































































































































unsafe

go se bolokege




safe

bolokega




warn

lemoša




danger

kotsi



passage

phasetše




warning

temošo




sigh of relief

go imologa



relieved

imologa




plastic

plastiki


YES?

NO?



decision

sephetho



ban

go iletša




litter

ditlakala




organise

beakanya




flier

letlakala la tsebišo




inspired

šušumeditšwe




collect

kgoboketša




community

setšhaba




gather

kopana




beetroot

pete




teamwork

tšhomišanommogo




together

mmogo



alone




nnoši




stuck

kgomarela




strong

tile




soil

mabu




rainfall


pula



argument




ngangišano




rich

huma




agile

matšato



resolve

rarolla



team


sehlopha

SEPT 2020

MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY
			X			
MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY
MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY
MONDAY	TUESDAY	WED	THURS	FRI	SAT	SUNDAY

current

bjale




mirror

seipone




talent

talente



plain



bonolo




reflection

sešupo




agree

dumela




opinion

kakanyo



choose



kgetha




disagree

gana






comfortable

dula botse



stereotype

kgopolotee



size


bogolo



uncomfortable




ga bo dule botse




baggy

malabulabu




fit

lekana




tight

tshwara




loose

rephile




soft

boleta




fancy

kgabišitšwego



silky

siliki



stiff

omile




landmark

pakane



Bleh!

Bleh!




bored

go bolawa ke bodutu




imagine

akanya




dream

toro




sound out

bitša



imagination

kakanyo




flip

phetla




skim





bala




avoid



hlokomologa



ashamed




go ja ke dihlong



blend

tswaka




sounds




medumo





beamed

kganya




build

aga



relieved


imologile



proud




ikgantsha



healthy

phedile botse




nervous

go se iketle



trust

tshepha



unhealthy


go se phele botse






ignore

hlokomologa



brave

bogale



judge

ahlola




underneath

ka fase


secret diary

secret


sephiri



believe




dumela




spread

phatlalala




virus

kokwanhloko








panic

tšhoga



germ

ditwatši




research

dinyakišišo

information

tšhedimošo



mask

maske



rub

tlotša



demonstrate

laetša